



Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			



Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			



Grade 1



TERM 2



HL XIT



WORKSHEET

PACK




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			



Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			



Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			



Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  g </div> <div style="text-align: center;">  g </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		sokisi	saka		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




Grade 1



TERM 2



HL XIT



**WORKSHEET
PACK**

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va tlanga			



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		bolo	cina	damu	lava
	DIROWA	Vanghana va lwa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /g/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>g</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	g	g	g	g
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		g		g	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sefo	sopo	sokoti	saka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /s/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		s	s	s	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	s	s	s	s
		sikiri	sokisi	saka	salani
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				sokisi	saka

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	goji	gume	gova	giya
		gomela	gerere	gasi	gega
	DIROWA	Anopa wa rila			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sava	seketa	silika	sefa
		sarisa	sahu	sirapu	suka
	DIROWA	Akani u hlundzukile			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	gaju	sikiri	gerere	sofa
		guvula	suka	govela	sole
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  gaju </div> <div style="text-align: center;">  sikiri </div> <div style="text-align: center;">  gerere </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	sahu	gabulela	selifoni	goza
		gugula	galaza	suluvere	gamula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sahu </div> <div style="text-align: center;">  galaza </div> <div style="text-align: center;">  selifoni </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			




RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			




RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 fumu	 torokisi	 funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 foroko	 tavala	 tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		f		f	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		t	t	t	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tekisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tafula</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				tekisi	tafula







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 2

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	titimela	sele	sola	gidi
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Vanghana va n'wayitela			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		hahani	honisa	buku	banana
	DIROWA	Vanghana va rila			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	f	f	f	f
		fana	fumile	fimila	fananisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	foroko	fika	fumile	fuku
		fana	fasikoti	foxolo	fasitere
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /f/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			f		f

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tatana	titimela	tamatisi	tapula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /t/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
			t		t
					t




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	t	t	t	t
		tekisi	tima	tala	tafula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tekisi </div> <div style="text-align: center;">  tafula </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fikula	tota	tomani	fole
		fayeka	tona	filimi	tirofolo
	DIROWA	Homu ya Daisy			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	nga	hleki	vanghana
	TWARISA	fanisa	fulawuru	tepe	fana
		tala	tolo	fuwa	tiraka
	DIROWA	Khondlo			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fuga	tisa	fomo	suka
		fuloro	torokisi	fumu	fona
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		fumu	torokisi	funeko	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	kahle	va	vanhana	
	TWARISA	fokisi	tima	tele	fuloro
		fulela	fokisi	tala	toloka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		foroko	tavala	tiya	



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>rixiyi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>risiva</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ricece</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>papila</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>payipayi</p> </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>rixiyi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>risiva</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ricece</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>papila</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>payipayi</p> </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>rixiyi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>risiva</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ricece</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>papila</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>payipayi</p> </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		ricece	papila	payipayi	



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>rixiyi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>risiva</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ricece</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>papila</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>payipayi</p> </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3


GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ripapa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ritoho</p> </div> </div>			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>rixiyi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>risiva</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ricece</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>papila</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>payipayi</p> </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gomo	anama	alela	bara
		bulu	bebula	jamu	koma
	DIROWA	Ku byala mbewu			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	gasi	duma	gede	sula
		bula	hada	tatana	dini
	DIROWA	Xiluva			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pani	poto	pume	penisele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/p/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	p	p	p	p
		pima	pona	piki	piyano
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  piyano </div> <div style="text-align: center;">  piki </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	roko	raha	rifeto	rifuva
		riha	ririmi	rikohe	ritiyi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /r/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	r	r	r	r
		ritoho	risimu	ripapa	rivisi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				ripapa	ritoho







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Huku yo tshwuka leyitsongo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Huku yo tshwuka ya dya			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	rivata	popu	risiva	patu
		rikari	poso	rixiyi	popela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		rixiyi	risiva	patu	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	riwa	rikulu	ridela	ricece
		pana	paka	papama	payipayi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		ricece	papila	payipayi	




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			




RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  jaha </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  jeke </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			




RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>jaha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			




RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  jomela </div> <div style="text-align: center;">  jesi </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			




RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>jomela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jesi</p> </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  jomela </div> <div style="text-align: center;">  jesi </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			




RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				jaha	jeke

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jeke			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>jaha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  yoyo			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>jaha</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  jomela </div> <div style="text-align: center;">  jesi </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 4

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jesi	baji	yiva	peretela
		lolo	lema	huma	mali
	DIROWA	Xiharhi lexi u xi tsakelaka			




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	poroma	pulani	juma	cema
		loloha	nereta	misisi	mavele
	DIROWA	Xiharhi lexi u nga xi tsakeleki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jasi	jeke	jamu	jitama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /j/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	j	j	j	j
		jomela	jele	joko	jesi
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 jomela	 jesi		

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /y/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	y	y	y	y
		yiva	yeyisa	yimeka	yoyo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p>  <p>yoyo</p>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	juma	jitama	jarata	jamuka
		yena	yila	yowetela	yimeka
	DIROWA	Mhelembe			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	yana	yini	yona	yena
		jenali	jakalasi	jovota	jika
	DIROWA	Manana wa Munene			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	javurisa	yoo	jamelana	yisa
		jaha	yelana	jamuka	yimisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		jaha	jeke		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	fanele	ku	sirhelela
		swiharhi			
	TWARISA	jekula	jeke	javula	joyina
		yivisa	yisetela	yekayeka	yima
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
			jeke		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>koporo</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				kereke	zipi

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				zozo	zulu



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>koporo</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				kereke	zipi

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				zozo	zulu



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>koporo</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari  zigi  zoo			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				kereke	zipi

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
				zozo	zulu



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kofi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>koroni</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>z</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>z</p> </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
					
		zigi		zoo	






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kamu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>koporo</p> </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
					
		zigi		zoo	






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 kereke	 zipi		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 zozo	 zulu		



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			



HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 5




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Swiharhi swa nhova			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Xihari xa le purasini			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		kula	koka	koporo	kutani
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kamu </div> <div style="text-align: center;">  koporo </div> </div>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	komiti	kereke	katara	koroni
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kofi </div> <div style="text-align: center;">  koroni </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /z/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  z </div> <div style="text-align: center;">  z </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	z	z	z	z
		zigi	zone	zazamela	zama
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zigi </div> <div style="text-align: center;">  zoo </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zavalaza	zazamela	zila	ziza
		kamela	komisa	kopunula	koporo
	DIROWA	Genoveva			


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	kepisi	korisela	kotisa	kala
		zipa	zivuko	zabalaza	zula
	DIROWA	llama			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kereke </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	tluvutsa	wulu	yi
		va	harani		
	TWARISA	zoro	kelela	zaziwa	kumile
		zikizaka	katekisa	zama	zeka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  zozo </div> <div style="text-align: center;">  zulu </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <p style="text-align: center;">q</p>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">q</p>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">q</p>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <p style="text-align: center;">q</p>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <p style="text-align: center;">q</p>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <p style="text-align: center;">q</p>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <p style="text-align: center;">q</p>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 6




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	zoro	bolo	sika	dulu
		tamatisi	tapula	kereke	humelela
	DIROWA	Ntlangu lowu u wu tsakelaka			





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	buku	nomo	cina	bokisi
		oma	Zipa	hakasela	poso
	DIROWA	Ntlangu lowu u nga wu tsakeliki ngopfu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		quva	qulu	qaka	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /q/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.			
					





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	q	q	q
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>guva</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		vana	voya	vula	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /v/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vana</p>  <p>voya</p>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	v	v	v
		veka	viriviri	vevuka	vusokoti
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>vusokoti</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		qaka	vona	qala	virisa
	DIROWA	Vana va anakanya			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	v	q
		vito	qamuka	vutisa	quqa
	DIROWA	Vana va huha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	q	v	q	v
		quveka	vekisa	qoqisa	vavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  qamela </div> <div style="text-align: center;">  vevuka </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	a	hi	tlangeni	mintlangu
	TWARISA	v	q	q	v
		vuyisa	qaqa	qaka	vevuka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  vusokoti </div> <div style="text-align: center;">  vana </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> <div style="text-align: center;">  xifuwana </div> </div>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wulu </div> <div style="text-align: center;">  wukuwuku </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  x </div> <div style="text-align: center;">  x </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> <div style="text-align: center;">  xifuwana </div> </div>			



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">wanuna wayere</p>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wulu </div> <div style="text-align: center;">  wukuwuku </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  x </div> <div style="text-align: center;">  x </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 7




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	yelana	zipi	hayeka	cica
		qavana	vutisa	bulubulu	damu
	DIROWA	Yindlu ya switina			






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	zipunula	yona	lavisisa	tanani
		sokisi	raha	jitama	culula
	DIROWA	Yindlu ya misava			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wena	wina	wanuna	wulu
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  wayere </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	w	w	w	w
		wisa	wulu	wolowo	wukuwuku
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wulu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>wukuwuku</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xikolo	xixevo	xisibi	xiporo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /x/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>x</p> </div> </div>			




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	x	x	x	x
		xisiwana	xitimela	xixika	xaka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala mari			
		 xitimela		 xifuwana	



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	wena	wisa	wukulu	wuluka
		xigiya	xama	xifaniso	xeka
	DIROWA	Swingulubyana swinharhu			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xisaka	xana	xaxameta	xeva
		wavo	wolowo	wayilese	wulu
	DIROWA	Hlolwa lerikulu ro biha			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wanuna </div> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ku	aka	tiyindlu
		to tiya			
	TWARISA	xixikana	xiqoko	xibalo	xibasa
		wadi	wasi	wanuna	wawatela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  wayalese </div> <div style="text-align: center;">  xitimela </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		xiqoko	rayisi	bayisikiri	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jeke	foroko	

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>xiqoko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>rayisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bayisikiri</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>foroko</p> </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		xiqoko	rayisi	bayisikiri	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jeke	foroko	


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>xiqoko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>rayisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bayisikiri</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>foroko</p> </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>xiqoko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>rayisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bayisikiri</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>foroko</p> </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		xiqoko	rayisi	bayisikiri	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jeke	foroko	

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		xiqoko	rayisi	bayisikiri	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jeke	foroko	

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		xiqoko	rayisi	bayisikiri	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jeke	foroko	


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		xiqoko	rayisi	bayisikiri	

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jeke	foroko	

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			


HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  xiqoko </div> <div style="text-align: center;">  rayisi </div> <div style="text-align: center;">  bayisikiri </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  patu </div> <div style="text-align: center;">  jeke </div> <div style="text-align: center;">  foroko </div> </div>			

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 8

GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA






MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	pani	rima	sasekile	mati
		teretere	wihi	xisaka	gula
	DIROWA	Yindlu ya mabyanyi			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	nomu	murisi	tatisa	rahetela
		Basile	sika	malamula	juzi
	DIROWA	Mukhukhu wa mathini			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	Ngati	ngoti	nguva	nguvu
		nguluve	ngalava	ngulumelo	ngunga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nguvu </div> <div style="text-align: center;">  nguluve </div> </div>			





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	ngoti	ngalava	nguluve	ngimeka
		ngoti	ngati	ngolo	ngove
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>ngongomela</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzovo	dzadzamela	dzima	dziva
		dzonga	Dzivamisoko	dzana	dzenga
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>  <p>dzovo</p>  <p>dzana</p>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	dzana	dzadzamela	tiraka	dzovo
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena Tsala mari  dzovo			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	poto	jeke	hlanganana	xigoko
		xivala	wena	zipi	ye
	DIROWA	Switohwana swi nharhu			







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	quva	rila	maopula	bazi
		Zanele	tiraka	mati	yena
	DIROWA	Deredere			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	yima	zipu	rayisi	tiraka
		fulela	hatima	basikiri	feyila
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>xiqoko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>rayisi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bayisikiri</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	u	fanele	ku	hlawula
		hi vutlhari			
	TWARISA	rila	wasi	masi	jeke
		patu	foroko	quva	veka
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>patu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeke</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>foroko</p> </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chati </div> <div style="text-align: center;">  chese </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chele </div> <div style="text-align: center;">  chokoletu </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chimela </div> <div style="text-align: center;">  chizele </div> <div style="text-align: center;">  choko </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mb </div> <div style="text-align: center;">  mb </div> <div style="text-align: center;">  mb </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
		 chimela	 chizele	 choko	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.			
		 mb	 mb	 mb	


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chimela </div> <div style="text-align: center;">  chizele </div> <div style="text-align: center;">  choko </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mb </div> <div style="text-align: center;">  mb </div> <div style="text-align: center;">  mb </div> </div>			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chati </div> <div style="text-align: center;">  chese </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chele </div> <div style="text-align: center;">  chokoletu </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chati </div> <div style="text-align: center;">  chese </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  chele </div> <div style="text-align: center;">  chokoletu </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ch</p> </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 9




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pateka	perisa	pelela	pasi
		risima	rivoni	rivele	rixaxa
	DIROWA	Nsinya			







MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	rimuka	rinoko	risana	risiha
		panulula	papila	papamela	patironi
	DIROWA	Vele			







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chela	chizi	chukela	chulula
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> <div style="text-align: center;">  ch </div> </div>			






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	ch	ch	ch	ch
		chimela	chika	chikisa	choko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		chimela	chizele	choko	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbilu	mbaha	mbuti	mbita
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi/mb/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifaniso.</p>			
					
		mb	mb	mb	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mb	mb	mb	mb
		mbanga	mbila	mbeveve	mbisi
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  mbila </div> </div>			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mboko	mbiko	mbokoto	mbuya
		mbuva	mbuyelo	mburu	mbuxu
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	chava	chovo	chiva	chucha
		mbanga	mbila	mbulusa	mbumbu
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mbuyelo	chati	mbuluka	chachula
		mbali	cheke	mbolelo	chavisa
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chati	 chese		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	mbumbo	chelele	mbotelo	chovolo
		choka	mbitanelo	chokoletu	mbiri
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 chele	 chokoletu		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>qamela</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wanuna</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xitimela</p> </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>qamela</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wanuna</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xitimela</p> </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		vana	qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		wanuna	xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		vana	qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		wanuna	xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>vana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>qamela</p> </div> </div>			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>wanuna</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>xitimela</p> </div> </div>			




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		vana	qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		wanuna	xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko





chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		




HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 10




GIREDI 1 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sefo	sopo	sokoti	saka
		gula	gede	gada	gama
	DIROWA	Nsinya			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	mona	nomo	dulu	homu
		panulula	papamela	papila	patironi
	DIROWA	Vele			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	tatana	titimela	tamatisi	tapula
		fana	fumile	fimila	fananisa


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /ch/ ebukwini ya wena. Tsala mpfumawulo ehansi ka xifanio.




DIROWA



choko




chele



gaju

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	sele	fanana	fonela	salani
		tolo	tima	fuku	guga
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala rito ehansi ka xifaniso.			
					
		sahu	tafula	fumu	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	jasi	jeke	jamu	jitama
		yima	yunifomo	yona	yele
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya yena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
					
		patu	jesi	jeke	

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	pani	poto	pume	penisele
		roko	raha	rifeto	rifuva
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mbewu </div> <div style="text-align: center;">  zipi </div> </div>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	goji	jamuka	jele	futa
		masi	musi	kala	delela
	DIROWA	Khwezi u byala mbewu			






RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	nga	byala	mbewu
	TWARISA	jamu	jovotela	jika	juma
		saka	tiko	lehile	cela
	DIROWA	Khwezi u xiya xiya swimilani swa yena			

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndzi	ta	xiya-xiya	timbewu
	TWARISA	kamu	koma	kuma	kasa
		zipi	zipa	ziro	zivuko
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 vana	 qamela		

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	ndzi	timbewu	xiya-xiya	ta
	TWARISA	wena	wina	wanuna	wulu
		qulu	quva	qamula	qivela
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena. Tsala marito ehansi ka xifaniso.			
		 wanuna	 xitimela		